



**XIKAMBELO XA RIXAKA XA LEMBE NA LEMBE 2015  
GIREDI 1 XITSONGA: RIRIMI RA LE KAYA  
MEMORANDUM**







**TIMARAKA: 20**

**Xikomba tinhlamulo lexi xi na 2 wa tipheji.**

1. nyika timaraka leti heleleke eka tinhlamulo ntsena, handle ka loko swi vuriwile.
2. Amukela nhlamulo yin'wana na yin'wana leyi nga va ka yona, hambi loko yi nga katsiwangi eka memorandamu.

**U NGA NYIKI HAFU YA MARAKA.**

XIVUTI SO	TINHLAMULO LETI LANGUTERIWEKE	TIMARAKA						
1.1	h kumbe H✓	1						
1.2	m kumbe M ✓	1						
2.1	jeke ✓ (matsalelo lamanene)	1						
2.2	xitsalu ✓ (matsalelo lamanene)	1						
3.1	<table border="1"> <tr> <td>U tlanga na vanghana.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kepisi ya rito leyintshwa.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ku tiphina ephakeni.</td> <td>x</td> </tr> </table> ✓	U tlanga na vanghana.		Kepisi ya rito leyintshwa.		Ku tiphina ephakeni.	x	1
U tlanga na vanghana.								
Kepisi ya rito leyintshwa.								
Ku tiphina ephakeni.	x							
3.2	ntsevu/6✓	1						
3.3	<table border="1"> <tr> <td>Rito u ambala kepisi ya yena.</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Va tiphina ephakeni.</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Rito na vandyangu va ya ephakeni.</td> <td>2</td> </tr> </table> ✓	Rito u ambala kepisi ya yena.	1	Va tiphina ephakeni.	3	Rito na vandyangu va ya ephakeni.	2	Maraka ya 1 ya ndzandzelela no lowunene ntsena
Rito u ambala kepisi ya yena.	1							
Va tiphina ephakeni.	3							
Rito na vandyangu va ya ephakeni.	2							
4.	B ✓ (Amukela na loko nhlamulo yi kombisiwile hi ndlela yihi kumbe yihi)	1						
5.	bolo ✓ (Honisa mapeletelo yo hoxeka)	1						
6.	A (Amukela na loko nhlamulo yi kombisiwile hi ndlela yihi kumbe yihi)	1						

XIVU TI	TINHLAMULO LETI LANGUTERIWEKE	TIMA R						
7.	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 50%;">Tatana u tlanga khirikhete</td> <td style="width: 50%;">Rito u ambarile kepisi</td> </tr> <tr> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Tatana u tlanga khirikhete	Rito u ambarile kepisi	✓	✓			2
Tatana u tlanga khirikhete	Rito u ambarile kepisi							
✓	✓							
								
8.	<b>R</b> ito u tlanga khirikhete ephakeni. ✓ (Swi hoxekile loko a kombetile mahikahatelo yo tlula māmbirhi.)	2						
9.1	C ✓ ( Amukela na loko nhlamulo yi kombisiwile hi ndlela yihi kumbe yihi)	1						
9.2	poto ✓ (Honisa mapeletelo yo hoxeka)	1						
10.1	Sesi / nhwanyana wa tlula/sesi wa cina/ u tsakile. ✓ <b>KUMBE</b> (xivulwa xin'wana na xin'wana lexi fambelanaka na xifaniso.)	1						
10.2	Languta rhuburiki laha hansi.	3						
<b>NTSENGO</b>		<b>20</b>						

<b>RHUBURIKI YA XIVUTISO 10.2</b>			
0 Maraka	1 Maraka	2 timaraka	3 timaraka
<ul style="list-style-type: none"> <li>• A nga ringetanga.</li> <li>• U kopile swiletelo.</li> <li>• U tsarile ntsena xiyenge/xiphemu xa xivulwa.</li> <li>• U tsarile marito lama nga yelaniki na xifaniso.</li> <li>• U tsarile swivulwa leswi nga yelaniki na nhlokomhaka.</li> </ul>	<p><u>U nga tekeli enhlokweni mapeletelo ya swivulwa na ririmi ro hoxeka.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U tsarile xivulwa xinwe xo olova lexi yelanaka na xifaniso.</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>KUMBE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U tsarile xivulwa xin'we xo olova lexi yelanaka na nhlokomhaka.</li> </ul>	<p><u>U nga tekeli enhlokweni mapeletelo ya swivulwa na ririmi ro hoxeka.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U tsarile swivulwa swimbirhi leswi yelanaka na nhlokomhaka, kambe swi nga ri na mahikahatelo lamanene.</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>KUMBE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U tsarile xivulwa xin'we xo yelana na nhlokomhaka a tlhela a tihisa mahlanganisi.</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>KUMBE</b></p> <p>U tsarile xivulwa xinwe lexi nga hava swihoxo.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• U tsarile swivulwa swimbirhi leswi yelanaka na nhlokomhaka swi nga hoxekangi.</li> </ul>